`
ވޮލިއުމް: 51 އަދަދު: 139 ތާރީޚު: 12 ޛުލްޤަޢިދާ 1443 – 12 ޖޫން 2022 އާދީއްތަ
އުސޫލު ނަންބަރު: 2022/G-18
ނޭޝަނަލް ޓެންޑަރުން ކުރިޔަށްގެންދާ އިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް އެވޯޑް ކުރެވޭނެ
އަދަދު ކަނޑައަޅާނެ ގޮތުގެ އުސޫލު
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް
ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގު  ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތައް ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކޮށްދިނުމަށް އެދި
މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ ފޮނުއްވާނީ legalaffairs@po.gov.mv އަށެވެ.
ފޯނު: 3336211
މޯބައިލް: 7242885
ވެބްސައިޓް: www.gazette.gov.mv

ވޮލިއުމް: 51 އަދަދު: 139 އުސޫލު ނަންބަރު: 2022/G-18 ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް
`
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް
މާލެ،
ދިވެހިރާއްޖެ.
ނޭޝަނަލް ޓެންޑަރުން ކުރިޔަށްގެންދާ އިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް އެވޯޑް ކުރެވޭނެ އަދަދު ކަނޑައަޅާނެ
ގޮތުގެ އުސޫލު
ތަޢާރަފު 1. މި އު ސޫލަކީ، ގަވާއިދު ނަންބަރު (2019/R-1019 އިމާރާތްކުރުމުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތްކުރާ
ފަރާތްތަކުގެ ގަވާއިދު( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ، ނޭޝަނަލް ޓެންޑަރުން ކުރިޔަށްގެންދާ، ތިރީގައިވާ
ދާއިރާތަކުގެ ޕްރޮކިއުމަންޓުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ގެންދިއުމުގައްޔާއި، އެވޯޑްކުރުމުގައި
ޢަމަލުކުރަންވީ ގޮތުގެ ޚާއްޞަ އުސޫލުތައް ބަޔާންކުރުމަށް ޓަކައި، ގަވާއިދު ނަންބަރު
(2017/R-20 ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދު( ގެ 10.06 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން
އެކުލަވައިލައިފައިވަ އުސޫލެކެވެ.
(ހ) GC01 - ޖެނެރަލް ބިލްޑިންގ ކޮންސްޓްރަކްޝަންގެ މަސައްކަތް.
(ށ) GC02 - ޖެނެރަލް ސިވިލް ކޮންސްޓްރަކްޝަންގެ މަސައްކަތް.
(ނ) HC01 - ހާބަރ ކޮންސްޓްރަކްޝަންގެ މަސައްކަތް.
(ރ) HC02 - ބިންހިއްކުމާއި ޑްރެޖިންގގެ މަސައްކަތް.
(ބ) HC03 - ގޮނޑުދޮށް ޙިމާޔަތް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް.
(ޅ) UC01 – ފެނާއި ނަރުދަމާގެ މަސައްކަތް.
(ކ) UC02 - ކަރަންޓާ ގުޅުންހުރި މަސައްކަތް.
(އ) UC04 - ގޭހާ ގުޅުންހުރި މަސައްކަތް.
3

ވޮލިއުމް: 51 އަދަދު: 139 އުސޫލު ނަންބަރު: 2022/G-18 ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް
މަގުސަދު 2. މި އުސޫލުގެ މަގުސަދަކީ، އަންނަނިވި ކަންތައްތައް ހާސިލުކުރުމެވެ.
(ހ) ނޭޝަނަލް ޓެންޑަރ ބޯޑުން އެވޯޑުކުރާ މަސައްކަތްތައް ވީހާވެސް ގިނަ ފަރާތްތަކަށް
ލިބުމަށް މަގުފަހިކުރުން.
(ށ) ނޭޝަނަލް ޓެންޑަރ ބޯޑުން ބީލަންވެރިންނަށް އެވޯޑުކުރާ މަސައްކަތްތައް ކަނޑައެޅިފައިވާ
މުއްދަތަށް ނިންމުމަށް ބާރުއެޅުން.
(ނ) ނޭޝަނަލް ޓެންޑަރ ބޯޑުން ބީލަންވެރިއަކަށް އެއްފަހަރާ އެވޯޑުކުރެވޭނެ މަސައްކަތުގެ
އަދަދު ކަނޑައެޅުން.
(ރ) ނޭޝަނަލް ޓެންޑަރުން ކުރިޔަށްގެންދާ، މި އުސޫލުގެ 1 ވަނަ މާއްދާގައިވާ ދާއިރާތަކުގެ
ޕްރޮކިއުމަންޓުގެ މަސައްކަތްތަކުގައި ހިމެނޭނެ ފަރާތްތައް ކަނޑައެޅުން.
ޕްރޮކިއުމަންޓުގެ 3. މި އުސޫލުގެ ދަށުން، މި އުސޫލުގެ 1 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ދާއިރާތަކުގެ
މަސައްކަތް ކުރިޔަށް
ޕްރޮކިއުމަންޓުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ގެންދިއުމުގައްޔާއި، އެ މަސައްކަތްތައް އެވޯޑު ކުރުމުގައި
ގެންދިއުމުގައްޔާއި
ޢަމަލުކުރާނީ، ތިރީގައިވާ ގޮތުގެ މަތީންނެވެ.
އެވޯޑް ކުރުމުގައި
ބަލަންވީ ކަންތައްތައް
(ހ) ބީލަމުގައި ހިމެނޭ ފަރާތަކީ، ގަވާއިދު ނަންބަރު )2019/R-1019 ޢިމާރާތްކުރުމުގެ
ޢަމަލީ މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ގަވާއިދު( ގެ ދަށުން ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ފަރާތަކަށް
ވާންވާނެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް، މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގަވާއިދުގެ ދަށުން
ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައި ނުވާ ބިދޭސީ ފަރާތެއް ނަމަ، ނުވަތަ ޖޮއިންޓް ވެންޗަރ ގޮތުގައި
ބީލަމަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތެއް ނަމަ، ބީލަމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ކުރިން، ކުރިމަތިލާން ބޭނުންވާ
ދާއިރާގެ ގިންތިއަށް ޝަރުޠު ހަމަވާކަމަށް މި މާއްދާގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާ ގަވާއިދުގެ
ދަށުން ލިޔުން ދޫކޮށްފައިވާނަމަ، އެ ފަރާތަކަށް ބީލަމަށް ކުރިމަތިލެވިދާނެއެވެ.
(ށ) މި އުސޫލުގެ 1 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޖެނެރަލް ބިލްޑިންގ
ކޮންސްޓްރަކްޝަން GC01( (ގެ މަސައްކަތްތަކަށް ބީލަމަށް ހުޅުވައިލަންވާނީ،
ސަރުކާރުގެ ހިއްސާ އޮންނަ ވިޔަފާރިއަކަށް ބައިވެރި ނުވެވޭ ގޮތަށެވެ.
(ނ) މި އުސޫލުގެ 1 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ދާއިރާތަކުގެ ޕްރޮކިއުމަންޓުގެ
މަސައްކަތްތައް ކުރިޔަށް ގެންދާނީ، ތިރީގައިވާ ގޮތުގެ މަތީންނެވެ.
(1) މި އުސޫލުގެ 1 ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އާއި )ށ( ގައިވާ މަސައްކަތްތަކަށް،
ގަވާއިދު ނަންބަރު (2019/R-1019 ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތްކުރާ
4

ވޮލިއުމް: 51 އަދަދު: 139 އުސޫލު ނަންބަރު: 2022/G-18 ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް
ފަރާތްތަކުގެ ގަވާއިދު( ގެ ދަށުން ދަރަޖަ 1 އިން ފެށިގެން ދަރަޖަ 6 ގެ
ނިޔަލަށް ރަޖިސްޓަރީވެފައިވާ ކުންފުނިތަކަށް އެކަންޏެވެ.
(2) މި އުސޫލުގެ 1 ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( އިން ފެށިގެން )އ( ގެ ނިޔަލަށް
ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތަކަށް، ގަވާއިދު ނަންބަރު 2019/R-1019
(ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ގަވާއިދު ) ގެ ދަށުން
ދަރަޖަ 1 އިން ފެށިގެން ދަރަޖަ 4 ގެ ނިޔަލަށް ރަޖިސްޓަރީވެފައިވާ ކުންފުނިތަކަށް
އެކަންޏެވެ.
(ރ) މި އުސޫލުގެ ދަށުން މަސައްކަތް އެވޯޑު ކުރުމުގައި، އެންމެ ގިނަވެގެން އެވޯޑު ކުރެވޭނެ
މިންވަރު ނުވަތަ އަދަދު ކަނޑައެޅުމުގައި ޢަމަލުކުރާނީ ތިރީގައިވާ ތާވަލާ އެއްގޮތަށެވެ.
ޔުޓިލިޓީ / ހާބަރ މަސައްކަތް ޖެނެރަލް ބިލްޑިންގ / ޖެނެރަލް ސިވިލް
HC( / )UC (ސެކްޝަން )1 މަސައްކަތް )GC( (ސެކްޝަން )2
ދަރަޖަ
ޖުމުލަ ޖުމުލަ
ޖުމުލަ އަގު ޖުމުލަ އަގު
އަދަދު އަދަދު
500 މިލިޔަން ރުފިޔާއާ
1 15 1 ބިލިޔަން ރުފިޔާއާ ހަމަޔަށް 20
ހަމަޔަށް
400 މިލިޔަން ރުފިޔާއާ
500 12 2 މިލިޔަން ރުފިޔާއާ ހަމަޔަށް 15
ހަމަޔަށް
350 މިލިޔަން ރުފިޔާއާ
300 10 3 މިލިޔަން ރުފިޔާއާ ހަމަޔަށް 10
ހަމަޔަށް
200 މިލިޔަން ރުފިޔާއާ
200 6 4 މިލިޔަން ރުފިޔާއާ ހަމައަށް 8
ހަމަޔަށް
100 5 މިލިޔަން ރުފިޔާއާ ހަމަޔަށް 6
50 6 މިލިޔަން ރުފިޔާއާ ހަމައަށް 5
5

ވޮލިއުމް: 51 އަދަދު: 139 އުސޫލު ނަންބަރު: 2022/G-18 ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް
(ބ) ޔުޓިލިޓީއާއި ހާބަރ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ދާއިރާގެ މަސައްކަތް ވިޔަފާރިއަކަށް އެވޯޑު
ކުރާނީ، (އެ މަސައްކަތާ ގުޅުންހުރި HC ނުވަތަ UC ދާއިރާއަށް ބަލައި)،
މި ދެ ދާއިރާ އެއްކޮށް މި މާއްދާގެ (ރ) ގައިވާ ތާވަލުގެ ސެކްޝަން 1 ގައި
ބަޔާންކޮށްފައިވާ މިންވަރަށްވުރެ ނުވަތަ އަދަދަށްވުރެ އިތުރުނުވާނޭ ގޮތެއްގެ މަތީންނެވެ.
(ޅ) ޖެނެރަލް ބިލްޑިންގއާއި ޖެނެރަލް ސިވިލް ކޮންސްޓްރަކްޝަންގެ މަސައްކަތް
ވިޔަފާރިއަކަށް އެވޯޑު ކުރާނީ (އެ މަސައްކަތާ ގުޅުންހުރި GC ދާއިރާއަށް ބަލައި)
މި މާއްދާގެ (ރ) ގައިވާ ތާވަލުގެ ސެކްޝަން 2 ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މިންވަރު ނުވަތަ
އަދަދަށްވުރެ އިތުރުނުވާ ގޮތެއްގެ މަތީންނެވެ.
(ކ) މި މާއްދާގެ (ބ) އާއި (ޅ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް މަސައްކަތް ވިޔަފާރިއަކަށް
އެވޯޑު ކުރުމުގައި ޖުމުލަ އަގު ނުވަތަ ޖުމުލަ އަދަދު ހިސާބުކުރުމުގައި ބަލާނީ،
އެ ވިޔަފާރިއަކަށް ނޭޝަނަލް ޓެންޑަރ ބޯޑުން އެވޯޑް ކޮށްފައިވާ )މި އުސޫލުގެ 4 ވަނަ
މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތައް ވެސް ހިމެނޭގޮތަށް( މި އުސޫލުގެ 1 ވަނަ
މާއްދާގައިވާ ދާއިރާތަކުގެ މަސައްކަތްތަކަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް، މަސައްކަތް ގުނުމުގައި
ނިމިފައިހުރި މަސައްކަތްތަކާއި، މަސައްކަތުގެ އެއްބަސްވުން އުވައިލެވިފައިވާ
މަސައްކަތްތަކެއް ނުހިމެނޭނެއެވެ.
(އ) ޖޮއިންޓްވެންޗަރއެއްގައި ބައިވެރިވާ ވިޔަފާރިތަކުގެ ތެރެއިން ވިޔަފާރިއެއްގެ ލިމިޓް
ހަމަވެފައިވާނަމަ، އެ ޖޮއިންޓްވެންޗަރަށް މި އުސޫލުގެ 1 ވަނަ މާއްދާގައިވާ މަސައްކަތެއް
އެވޯޑުކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.
(ވ) މި މާއްދާގެ (ބ) އާއި (ޅ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް މަސައްކަތް ޖޮއިންޓްވެންޗަރަކަށް
ނުވަތަ، ވިޔަފާރިއެއް ނުވަތަ ވިޔަފާރިތަކެއް އެކުވެގެން އުފައްދައިފައިވާ
ކުންފުންޏަކަށް އެވޯޑު ކުރުމުގައި ޖުމުލަ އަގު ނުވަތަ ޖުމުލަ އަދަދު ހިސާބުކުރާނީ،
އެ ޖޮއިންޓްވެންޗަރުގައި ނުވަތަ ކުންފުނީގައި ހިމެނޭ ވަކިވަކި ވިޔަފާރިތަކަށް
ނޭޝަނަލް ޓެންޑަރ ބޯޑުން އެވޯޑް ކޮށްފައިވާ )މި އުސޫލުގެ 4 ވަނަ މާއްދާގައި
ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތައް ވެސް ހިމެނޭގޮތަށް( މި އުސޫލުގެ 1 ވަނަ މާއްދާގައިވާ
ދާއިރާތަކުގެ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ނިމިފައިހުރި މަސައްކަތްތަކާއި، މަސައްކަތުގެ
އެއްބަސްވުން އުވައިލެވިފައިވާ މަސައްކަތްތައް ނުހިމަނައެވެ.
(މ) ނޭޝަނަލް ޓެންޑަރ ބޯޑުން ޖޮއިންޓްވެންޗަރަކަށް، ނުވަތަ ޖޮއިންޓްވެންޗަރު
ވިޔަފާރިއަކަށް، ނުވަތަ ވިޔަފާރިއެއް ނުވަތަ ވިޔަފާރިތަކެއް އެކުވެގެން އުފައްދައިފައިވާ
ކުންފުންޏަކަށް މަސައްކަތެއް އެވޯޑުކުރެވޭ ހާލަތުގައި، މި އުސޫލުގެ 3 ވަނަ މާއްދާގެ
6

ވޮލިއުމް: 51 އަދަދު: 139 އުސޫލު ނަންބަރު: 2022/G-18 ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް
(ރ) ގެ ބޭނުމަށް، އެ މަސައްކަތަކީ އެ ޖޮއިންޓްވެންޗަރުގައި ނުވަތަ ކުންފުނީގައި ހިމެނޭ
ވަކި ކޮންމެ ވިޔަފާރިއަކަށް ވެސް އެވޯޑު ކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތެއްގެ ގޮތުގައި ގުނޭނެއެވެ.
އިސްތިސްނާވާ 4. މި އުސޫލުގެ ދަށުން މަސައްކަތް ހަވާލުކުރުމުގައި ނޭޝަނަލް ޓެންޑަރ ބޯޑުން އެވޯޑުކުރާ،
ހާލަތްތައް
ތިރީގައިވާ މަސައްކަތްތައް އިސްތިސްނާވާނެއެވެ.
(ހ) ކޮންޓްރެކްޓަރ ފައިނޭންސް ނުވަތަ ޑިފަރޑް ޕޭމަންޓް ގޮތުގައި އިޢުލާނުކޮށްގެން
ކުރިޔަށްގެންދާ މަސައްކަތްތައް.
(ށ) ލޯނާއި ގްރާންޓުގެ ގޮތުގައި ލިބޭ ފައިސާއިން ކުރިޔަށްގެންދަން ނިންމައިފައިވާ
ޕްރޮކިއުމަންޓްތަކުގައި، އެ ލޯނު ނުވަތަ ގްރާންޓް ދޭ ފަރާތުގެ ޕްރޮކިއުމަންޓް އުސޫލުތަކަށް
ޢަމަލުކުރަން ލާޒިމުކުރާ ޕްރޮކިއުމަންޓްތަކުގެ މަސައްކަތްތައް.
(ނ) ލޯނު ނުވަތަ ގްރާންޓް ދޭ ފަރާތުން، ވަކި ފަރާތަކަށް ނުވަތަ ފަރާތްތަކަކަށް މަސައްކަތް
ހަވާލުކުރުމަށް ޝަރުޠުކުރާ މަސައްކަތްތައް.
(ރ) ގަވާއިދު ނަންބަރު )2017/R-20 ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދު) ގެ 10.27 ވަނަ
މާއްދާގެ ދަށުން އެވޯޑުކުރެވޭ މަސައްކަތްތައް.
މާނަކުރުން 5. (ހ) "ނިމިފައިހުރި މަސައްކަތް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ނޭޝަނަލް ޓެންޑަރ ބޯޑުން
ވިޔަފާރިތަކަށް އެވޯޑު ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން، އެ މަސައްކަތް
ހަވާލުކޮށްފައިވާ ދައުލަތުގެ އިދާރާއަކުން އެ މަސައްކަތް ނިންމިކަމުގެ ލިޔުން ދޫކޮށްފައިވާ
މަސައްކަތްތަކަށެވެ.
(ށ) "އެވޯޑުކުރުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ނޭޝަނަލް ޓެންޑަރ ބޯޑުން ބީލަންވެރިއަކަށް
މަސައްކަތެއް ހަވާލުކުރަން ނިންމާ ނިންމުމަށެވެ.
(ނ) "މަސައްކަތް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުގައި ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ.އެއްގެ
ގޮތުގައި ކަނޑައަޅައިފައިވާ ވަކިވަކި މަސައްކަތްތަކަށެވެ. ނަމަވެސް، އެއް މަޝްރޫޢެއްގެ
ގޮތުގައި އެއް އިޢުލާނަކުން ވަކި ރަށެއްގައި ޤާއިމުކުރާ މަސައްކަތްތައް ބަލާނީ،
އެއް މަސައްކަތެއްގެ ގޮތުގައެވެ.
(ރ) "ލިމިޓް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ، މި އުސޫލުގެ ދަށުން މަސައްކަތް އެވޯޑު ކުރުމުގައި
އެންމެ ގިނަވެގެން ހަވާލުކުރެވޭނެ މިންވަރު ނުވަތަ އަދަދަށެވެ. މި މިންވަރު ނުވަތަ އަދަދު
ކަނޑައެޅޭނީ، ނޭޝަނަލް ޓެންޑަރ ބޯޑުން އެވޯޑު ކޮށްފައިވާ )މި އުސޫލުގެ 4 ވަނަ
މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތައް ވެސް ހިމެނޭގޮތަށް( މި އުސޫލުގެ 1 ވަނަ
7

ވޮލިއުމް: 51 އަދަދު: 139 އުސޫލު ނަންބަރު: 2022/G-18 ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް
މާއްދާގައިވާ ދާއިރާތަކުގެ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ނިމިފައިހުރި މަސައްކަތްތަކާއި،
މަސައްކަތުގެ އެއްބަސްވުން އުވައިލެވިފައިވާ މަސައްކަތްތައް ނުހިމަނައެވެ.
މި އުސޫލަށް 6. މި އު ސޫލަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ، ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި މި އުސޫލު ޝާއިޢުކުރާ
ޢަމަލުކުރަން ފެށުން
ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ.
އުވައިލެވޭ އުސޫލު 7. (ހ) މި އުސޫލަށް ޢަމަލު ކުރާން ފެށުމާއެކު، 16 މާރިޗު 2021 ގައި ދިވެހި ސަރުކާރުގެ
ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢު ކޮށްފައިވާ "ނޭޝަނަލް ޓެންޑަރ ބޯޑު މެދުވެރިކޮށް އިމާރާތްކުރުމުގެ
މަސައްކަތްތަކަށް ބީލަން ހުޅުވައިލުމާއި، މަސައްކަތް އެވޯޑު ކުރެވޭނެ އަދަދު ކަނޑައަޅާނެ
"
ގޮތުގެ އުސޫލު އުވުނީއެވެ.
(ށ) މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައި އޮތް ނަމަވެސް، މި އުސޫލަށް ޢަމަލުކުރަން
ފެށުމާ ހަމަޔަށް މި އުސޫލުގެ 1 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ދާއިރާތަކުގެ
މަސައްކަތްތަކަށް އިޢުލާނު ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތަކާއި، ބިޑްތައް ހުޅުވައިފައިވާ
މަސައްކަތްތައް އެވޯޑު ކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރެވޭނީ، 16 މާރިޗު 2021 ގައި
ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢު ކޮށްފައިވާ "ނޭޝަނަލް ޓެންޑަރ ބޯޑު މެދުވެރިކޮށް
އިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތްތަކަށް ބީލަން ހުޅުވައިލުމާއި، މަސައްކަތް އެވޯޑު ކުރެވޭނެ
"
އަދަދު ކަނޑައަޅާނެ ގޮތުގެ އުސޫލު އަށެވެ.
___________________
8